

UNIVERZITET CRNE GORE  
FILOLOŠKI FAKULTET

## VIJEĆU FILOLOŠKOG FAKULTETA

**Predmet: Predlog prijave doktorske disertacije  
i sastava komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije**

Komisija za doktorske studije Filološkog fakulteta Vijeću predlaže da usvoji predlog prijave doktorske disertacije *Frazeologizmi u tetralogiji Mihaila Lalića*, kandidatkinje mr **Radmila Vukčević**, i predlog Komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, odnosno odbranu polaznih istraživanja, u sastavu:

1. doc. dr Nataša Jovović, Univerzitet Crne Gore, mentorka;
2. prof. dr Rajka Glušica, Univerzitet Crne Gore, članica komisije;
3. prof. dr Zorica Radulović, Univerzitet Crne Gore, članica komisije.

**Predsjednica Komisije za doktorske studije**



Prof. dr Milica Vuković Stamatović

## PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

<b>OPŠTI PODACI O DOKTORANDU</b>	
Titula, ime i prezime	Mr Radmila Vukčević
Fakultet	Filološki fakultet
Studijski program	Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
Broj indeksa	8/22
Ime i prezime roditelja	Dejan Vukčević
Datum i mjesto rođenja	30. 6. 1997.
Adresa prebivališta	Tomića uba 55, Golubovci
Telefon	069 581 346
E-mail	<a href="mailto:radminav9@gmail.com">radminav9@gmail.com</a>
<b>BIOGRAFIJA I BIBLIOGRAFIJA</b>	
Obrazovanje	<p>Doktorske studije, Filološki fakultet Nikšić, Studijski program za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti</p> <p>Magistarske studije, Filološki fakultet Nikšić, Studijski program za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, 2022. Srednja ocjena A (10).</p> <p>Specijalističke studije, Filološki fakultet Nikšić, Studijski program za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, 2020. Srednja ocjena A (9,93).</p> <p>Osnovne studije, Filološki fakultet Nikšić, Studijski program za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, 2019. Srednja ocjena A (9,82).</p> <p>Srednja ekomska škola „Mirko Vešović“, Podgorica, 2016. Nositelj diplome „Luča“.</p> <p>Osnovna škola „Milan Vukotić“, Golubovci, 2012. Nositelj diplome „Luča“.</p>
Radno iskustvo	<p>Osnovna škola „Milan Vukotić“, Golubovci, od decembra 2021, radno mjesto bibliotekarke.</p> <p>Osnovna škola „Jugoslavija“, Bar, novembar-decembar 2021, radno mjesto nastavnice CSBH jezika i književnosti.</p> <p>Osnovna škola „Milan Vukotić“, Golubovci, januar-oktobar 2021, pripravnički staž.</p>
Popis radova	/
<b>NASLOV PREDLOŽENE TEME</b>	
Na službenom jeziku	Frazeologizmi u tetralogiji Mihaila Lalića
Na engleskom jeziku	Phraseologisms in Mihailo Lalić's tetralogy
<b>Obrazloženje teme</b>	

Djelo Mihaila Lalića (1935–1922), jednog od najznačajnijih južnoslovenskih književnih stvaralaca druge polovine XX vijeka, predmet je interesovanja brojnih monografija i naučnih radova, prvenstveno iz ugla književne kritike, a onda i s aspekta jezika, uglavnom sa stanovišta – sintakse, semantike i stilistike. Budući da do sada nije napisana nijedna iscrpna studija o frazeološkom sloju Lalićevog jezika, naše proučavanje biće usmjereno upravo ka ovom nedovoljno istraženom jezičkom nivou Lalićevog književnog opusa.

Klasifikacija i analiza ustaljenih jezičkih spojeva jedinstvenog značenja obuhvatiće, pored onih zastupljenih u frazeološkim rječnicima, i one koju su karakteristični za određeno govorno područje, kao odraz kulturološkog konteksta u kojem nastaju. U istraživačkom korpusu, izdvojićemo frazeologizme tipične i/ili netipične za crnogorsko govorno područje. Spektar frazeologizama u književnom tekstu čine i oni koji su jedinstveni, a to su specifični Lalićevi frazeologizmi.

Istraživački korpus čine četiri romana iz treće faze stvaralaštva, a to su: *Ratna sreća*, *Zatočnici*, *Dokle gora zazeleni* i *Gledajući dolje na drumove*.

#### Pregled istraživanja

Prvo detaljno istraživanje o jeziku i stilu Mihaila Lalića dao je Milorad Čorac u monografiji objavljenoj 1968. godine.

Drugi sveobuhvatni pristup jeziku ovog autora dala je Nataša Jovović u doktorskoj disertaciji *Sintaksičko-stilske osobenosti romana Mihaila Lalića* (2015), gdje pristupa djelima pomenutog autora iz ugla sintaksičko-stilske analize. Na korpusu sačinjenom od pet romana koji pripadaju različitim fazama Lalićevog stvaralaštva, autorka je proučavala značenje i funkciju različitih padeža i prijedloško-padežnih konstrukcija, temporalnu organizaciju teksta i analizu zastupljenih glagolskih oblika, sintaksičko-stilsku analizu složenih rečenica i lingvostilističke osobenosti tekstova (specifičnost reda riječi, metaforičnost naslova, metatekstualne veze i sl.).

Ista autorka se i u drugim radovima bavila tematikom Lalićevog jezika, i to dominantno iz ugla sintakse i stilistike.

U radu *Semantička kategorija vokativnosti u Lalićevim romanima Svadba i Ratna sreća* (2012) obrađuje vokativne konstrukcije, a osim s aspekta sintaksičke analize, radu pristupa i iz ugla stilistike i semantike.

U radu *Preteritalni glagolski oblici u romanima Mihaila Lalića* (2014) proučava stilističko-stilske osobenosti perfekta, aorista, imperfekta i pluskvamperfekta.

Rad *Stilska obilježenost narativnog prezenta u djelima Mihaila Lalića* (2015) osvjetljava jezik ovog autora iz ugla sintakse i stilistike, govoreći podrobno o njegovoj slikovitosti i izražajnosti.

Nataša Jovović se u radu *Sintaksičko-semantičke odlike apelativnog, subjekatskog i predikatskog nominativa u romanima Mihaila Lalića* (2015) bazira na sintaksičko-semantičkim i stilskim osobenostima u Lalićevim romanima. Nominativ se kod Lalića koristi kao stilsko sredstvo. Tome najbolje svjedoči autorovo mijenjanje naslova pojedinih poglavlja, a sve u cilju stvaranja verzije koja će na što adekvatniji način poslati ekspresivnu poruku i privući pažnju čitalaca.

Rad iste autorka, *Neke osobitosti reda riječi u romanima Mihaila Lalića* (2019), govori o specifičnostima upotrebe reda riječi u odabranim romanima. Predmet analize su pojave poput inverzije, parenteze, anastrofe i hijastičkih struktura.

Jezikom Mihaila Lalića su se bavili i drugi autori:

Nenad Vuković je proučavao sistem imena kroz rad *Simbolika Lalićeva onomastikona u 'Lelejskoj gori'* (2008).

Rajka Glušica analizira toponime u radu *Simbolika toponima u 'Lelejskoj gori'* (2008). Zaključuje da su sva imena upotrijebljena u romanu izrazito motivisana. S posebnom pažnjom analizira toponim koji je u samom naslovu djela i utvrđuje njegovu etimologiju.

Zorica Radulović u radu *Stilematičnost i stilogenost izraza u trilogiji Mihaila Lalića* (2014), bavi se proučavanjem stilskih figura, tretirajući ih kao najupečatljivije postupke kojima autor oblikuje jezički izraz.

Rajka Glušica u radu *Govorna karakterizacija likova u prozi Mihaila Lalića* (2014) proučava upotrebu standardnog idioma u frazeologiji likova na korpusu djela iz različitih faza Lalićevog stvaralaštva.

Iz oblasti frazeologije urađena je doktorska disertacija *Frazeologija 'Gorskog vijenca'* (2010), autorke Ane Pejanović. Analiziraju se frazeološki izrazi, razvrstavaju se prema strukturalnim, semantičkim i funkcionalnim obilježjima u kategorije: stalni epiteti, ustaljena poređenja, idiomi, poslovice, izreke, kletve, zakletve i izreke. Frazeologizme autorka analizira sa semantičko-kulturološkog aspekta, posebno se osvrćući na one koji u najvećoj mjeri odslikavaju kulturu naroda. Posebno ističe *autorske transformacije* koje se vrše na nivou frazeoloških jedinica, a odraz su njegoševski specifično sažetog, zgasnutog izraza.

Ista autorka je proučavala frazeologizme u Njegoševom djelu *Šćepan Mali* (2021). Analizom je utvrđeno postojanje svih frazeoloških žanrova koji su zabilježeni i u *Gorskom vijencu*.

Frazeološkom terminologijom se bavila Milena Burić u radu *Pojmovno-terminološka nesaglasja u frazeologiji* (2009). Istiće da u lingvističkoj literaturi egzistira čak petnaest paralelnih naziva za jedan isti pojam, navodeći termine koje biraju autori značajni za oblast frazeologije (Matešić, Stevanović, Fink-Arsovski, Mršević-Radović, Pejanović, Menac i dr.).

Rajka Glušica u radu *Somatski frazeologizmi sa sastavnicom glava u 'Gorskom vijencu'* (2010) analizira frazeologizme sa strukturnog, sintaksičkog i semantičkog aspekta. Kod Njegoša je primjećena česta upotreba specifičnih frazeologizama, tipičnih za njegov književnojezički izraz. Neki od njih su: *poginuti s glave, na glavu poginuti, miriti glave* itd.

Jelena Bašanović-Čečović u radu *Frazeološke konstrukcije i njihova stilogenost u jeziku crnogorske literarne tradicije (na primjerima iz jezika Janka Đonovića)* (2014) analizira slojevite frazeološke konstrukcije u jeziku pomenutog pisca. I ovdje je primjećena autorova sloboda kod formiranja sopstvenih oblika frazeologizama, što ulazi u karakteristiku ličnog stila.

Danijela Radojević se u radu *Strukturno-semantičke odlike frazeoloških jedinica i njihova stilogenost u jeziku Nikole Lopičića* (2015) bavila analizom strukturnih tipova frazeoloških jedinica i njihovom semantičkom interpretacijom u djelima Nikole Lopičića. Zastupljene frazeološke konstrukcije su najvećim dijelom preuzete iz narodnih govora, a pojedine su plod piščeve lične modifikacije i predstavljaju odliku njegovog stila.

Frazeologijom se bavila i Nataša Jovović u radu *Kletva u Njegoševom 'Gorskom vijencu'* (2019), analizirajući kletve, kao frazeološke konstrukcije u širem smislu. Autorka u djelu pronalazi ukupno 181 stih u kojem je zastupljena kletva, a od toga njih 25 imaju frazeološki karakter.

Navećemo i neka frazeološka istraživanja nastala van našeg govornog područja.

Rita Simpson i Dašian Mendis u radu *A Corpus-Based Study od Idioms in Academics Speech* (2003), proučavaju frazeologizme u akademskom diskursu, oslanjajući se na korpus od 1,7 miliona riječi.

Gabrijela Nap u postdoktorskoj tezi *Idioms and Fixed Expressions in English Language Study before 1800* (2004), iznosi prvo kritičko ispitivanje konteksta i načina na koji su

sakupljeni i analizirani frazeologizmi na engleskom govornom području između 1440. i 1800. godine.

Pregled aktuelnih istraživanja frazeologije iz različitih perspektiva: teorijske, deskriptivne, kontrastivne, kulturološke i leksikografske dostupan je u zborniku *Phraseology – an interdisciplinary perspective* (2008), čiji su urednici Silvani Grejndžer i Fani Monier. Jedan od značajnijih jestе rad *Cross-linguistics phraseological studies*, belgijskog istraživačа Žana Pjera Kolsona, u kom se proučava međujezičko istraživanje frazeologije – od jednostavnog poređenja do sistematskog proučavanja fraza na različitim jezicima.

Irina Zikova u radu *Linguo-cultural studies of phraseologisms in Russia: past and present* (2016) proučava istoriju lingvokulturoloških istraživanja u okviru ruske frazeološke tradicije (koja datira od 18. vijeka). Ista autorka u monografiji *Konceptosfera kulture i frazeologija* (2019) daje uvid u istorijski razvoj frazeologije s posebnim naglaskom na kognitivnoj frazeologiji.

Tereza Espinak i Žan Metju u radu *Idioms and Phraseology* (2019), pored teorijskog aspekta, pristupaju proučavanju frazeologizama i iz leksikografske, psiholingvističke i neurolingvističke perspektive.

Erika Ateli, Kristin Konekni i Stefano Lusito u knjizi *Dialektale und zweisprachige Phraseographie* (2023) posebno su se posvetili frazeografiji, poddisciplini frazeologije i leksikografiji, koja se bavi uključivanjem fraza u frazeološke rječnike.

#### Cilj i hipoteze

Cilj istraživanja jeste klasifikacija i semantičko-sintaksička i stilска analiza frazeologizama Lalićeve tetralogije.

Težnja ka cjelovitom pristupu Lalićevom djelu iz ugla frazeologije proizlazi iz težnje da se osvijetli jezik najznačajnijeg crnogorskog književnika druge polovine XX vijeka i sa frazeološkog aspekta.

Namjera ovog rada jeste i da kroz analizu frazeologizama zastupljenih u ispitivanom književnom tekstu, istovremeno steknemo uvid u korpus frazeologizama koji egzistiraju na crnogradskom govornom području. Iz ovog cilja proizlazi još jedan, a to je stvaranje temelja za formiranje budućeg rječnika frazeologizama crnogorskog jezika.

Osnovne hipoteze su:

1. U Lalićevim djelima je veoma frekventna upotreba frazeologizama različite strukture i značenja.
2. Najveći broj frazeologizama pripada grupi globalnih, a zastupljeni su i komponentni frazeologizmi.
3. Neki frazeologizmi su svojstveni samo Laliću, tzv. *autorski frazeologizmi*, i odlika su Lalićevog stila.

#### Materijali, metode i plan istraživanja

Lalićeva tetralogija, koju čine romani *Ratna sreća* (1973), *Zatočnici* (1976), *Dokle gora zazeleni* (1982) i *Gledajući dolje na drumove* (1985), sa jedinstvenim glavnim junakom, nezasluženo je u sjenci trilogije od strane književne kritike. Ovaj korpus smatramo pogodnim za detaljan pristup sa aspekta jednog dijela nauke o jeziku – frazeologije, jer pripada Lalićevoj zreloj stvaralačkoj fazi u kojoj njegov jezik i stil doživljavaju neophodne promjene – likovi dobijaju svoju autentičnu govornu karakterizaciju, upotrebljava se narodni, dijalekatski izraz, a to omogućava sagledavanje socio-kulturološkog konteksta vezanog za crnogorski hronotop u kojem njegovi junaci egzistiraju.

Naš istraživački korpus se sastoji od ukupno 1599 stranica i obuhvata sljedeća izdanja:

1. *Ratna sreća*, Beograd: Nolit, 1973.
2. *Zatočnici: druga sveska memoara i dnevnika Peja Grujovića*, Beograd: Nolit, 1976.
3. *Dokle gora zazeleni: treća sveska memoara i dnevnika Peja Grujovića*, Beograd: Nolit, 1982.
4. *Gledajući dolje na drumove: četvrta sveska memoara i dnevnika Peja Grujovića*, Beograd: Nolit; Titograd: Pobjeda, 1985.

Mjesto frazeologije u sistemu jezičkih disciplina nije jasno definisano. Mišljenje lingvista o njenom statusu je binarno: jedni je smatralju samostalnom disciplinom, a drugi poddisciplinom leksikologije. O takvim mijenjama na polju predmeta proučavanja u lingvistci govori Rajna Dragičević (2010: 7–9), ističući tri paradigmе: komparativno-istorijsku, sistemsko-struktturnu i antropicentričku. Krajem XX vijeka, kada započinje antropicentički pristup jeziku i uviđanje međusobnog uticaja na relaciji jezik–čovjek, stvara se plodno tlo za razvoj jezičkih oblasti koje na specifičan način konceptualizuju jezičku stvarnost – leksikologija, lingvokulturologija, leksikografija, frazeologija, konceptualna metafora.

Bliska povezanost i međuzavisnost frazeologije sa drugim disciplinama, evidentna je i prilikom odabira metoda uz pomoć kojih ćemo pristupiti temi.

Počećemo od osnovnih metoda – indukcije i dedukcije, uz pomoć kojih ćemo na osnovu podataka iz korpusa donositi zaključke o njihovom funkcionalisanju u različitim smjerovima i obrnuto – od opših stavova o frazeologizmima ćemo doći do zaključaka o konkretnim frazeologizmima u Lalićevom djelu. Analitičko-sintetička metoda je takođe nezaobilazna u svakom istraživanju. Analizu ćemo iskoristiti kod strukturne klasifikacije frazeologizama, da bismo konkretno uvidjeli od kojih djelova i na koji način su sastavljeni, zatim kod semantičke i funkcionalne analize frazeologizama, čime ćemo otkrivati njihovo značenje i položaj u okviru rečenice. Sintetička metoda je u osnovi samog frazeologizma, koji predstavlja jedinstvenu konstrukciju sastavljenu od (uglavnom) većeg broja riječi, pa se tumače sintetisano, u cjelini. Metod konkretizacije ćemo koristiti u teorijskom dijelu stvaranja opšte slike o funkcionalisanju frazeologizama u jeziku Mihaila Lalića. Koristićemo i metod klasifikacije, kao bismo frazeologizme klasifikovali u kategorije prema različitim kriterijumima (klasifikacija prema porijeklu, prema strukturalnim osobinama, prema stilskim osobenostima itd.)

Od opštenaučnih metoda koristićemo statistički (lingvostatistički) metod kako bismo kvantitativno izrazili stepen zastupljenosti frazeologizama u Lalićevom jeziku i komparativnu metodu pri poređenju Lalićevih frazeologizama sa frazeologizmima drugih crnogorskih autora.

Metod semantičkih polja biće značajan u dijelu klasifikacije frazeologizama prema dominantnom pojmu kom pripadaju ili koji opisuju, posebno pri analizi frazeologizama koji funkcionišu kao konceptualne metafore. S obzirom na prirodu frazeologizma, kao konstrukcije koja ne daje sliku samo o jezičkom funkcionalisanju već sveukupnom društveno-socijalnom kontekstu i statusu govornika, iskoristićemo psiholingvističku metodu, kako bismo rekonstruisali duhovu kulturu i mentalitet govornika na osnovu jezičke građe.

Plan istraživanja obuhvata sljedeće faze:

Pravljenje korpusa frazeologizama u Lalićevoj tetralogiji;

Strukturalna analiza frazeologizama;

Sintaksička analiza frazeologizama;

Semantička analiza frazeologizama;

Funkcionalna analiza frazeologizama;

Socio-kulturološki aspekt frazeologizama;

Donošenje zaključaka o strukturi i značenju frazeologizama u Lalićevim djelima.

#### Očekivani naučni doprinos

Frazeologija je u dosadašnjim istraživanjima svoj doprinos pružila u proučavanju jezika brojnih crnogorskih književnika – Petra II Petrovića Njegoša, Čeda Vukovića, Nikole Lopičića, Janka Đonovića i drugih.

Djela Mihaila Lalića, kao jednog od najznačajnijih crnogorskih književnih stvaralaca druge polovine XX vijeka, predmet su istraživanja brojnih naučnih radova i monografija, do te mјere da je nastala posebna naučna oblast posvećena samo ovom piscu – lalićologija. Buduća istraživanja usmjerena ka onim, do sada neistraženim aspektima Lalićevog jezika, pružaju doprinos razvoju lalićologije ali i lingvistike u cijelini. Konkretan doprinos ogleda se i u prikupljanju korisne jezičke građe za izradu rječnika frazeologizama crnogorskog jezika.

#### Spisak objavljenih radova kandidata

/

#### Popis literature

Autelli, E., Konency, C. & Lusito, S. (2023). *Dialektale und zweisprachige Phraseographie*. Edition: Julius Groos im Stauffenburg Verlag.

Bašanović-Čečović, J. (2014). „Frazeološke konstrukcije i njihova stilogenost u jeziku crnogorske literarne tradicije (na primjerima iz jezika Janka Đonovića)“, u *Primijenjena lingvistika u fokusu*, zbornik radova sa Treće konferencije Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore. Podgorica: Društvo za primjenjenu lingvistiku Crne Gore i Institut za strane jezike Univerziteta Crne Gore, str. 45–57.

Burić, M. (2009). „Pojmovno-terminološka nesaglasja u frazeologiji“, u *Glasnik Odjeljenja umjetnosti*, knj. 27. Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, str. 103–111.

Colson, J. P. (2008). „Cross-linguistics phraseological studies: An overview“, in book *Phraseology. An interdisciplinary perspective*. Publisher: John Benjamins. Editors: Sylviane Grange and Fanny Meunier. pp. 191–206.

Ćorac, M. (1968). *Jezik i stil Mihaila Lalića*. Priština: Filozofski fakultet

Dragičević, R. (2010). *Verbalne asocijacije kroz srpski jezik i kulturu*. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije

Espinak, T. & Mateu, J. (2019). *Idioms and Phraseology*. preuzeto 1.7. 2023. u 15. 15 h  
<https://oxfordre.com/linguistics/display/10.1093/acrefore/9780199384655.001.0001/acrefore-9780199384655-e-51>

Glušica, R. (2008). „Simbolika toponima u *Lelejskoj gori*“, u *Lalićevi susreti*, radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 12. decembar 2006. godine. Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, str. 175–185.

Glušica, R. (2010). “Somatski frazeologizmi sa sastavnicom glava u *Gorskom vijencu* – kognitivnolingvistički pristup”, u *Riječ, časopis za nauku o jeziku i književnosti*, Nova serija br. 10. Nikšić: Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, Institut za jezik i književnost, str. 11–29.

Glušica, R. (2014). “Govorna karakterizacija likova u prozi Mihaila Lalića”, u *Riječ, časopis za nauku o jeziku i književnosti*. Nova serija br. 11. Nikšić: Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, Institut za jezik i književnost, str. 29–45.

Jovović, N. (2012). “Semantička kategorija vokativnosti u Lalićevim romanima *Svadba i Ratna sreća*”, u *Riječ, časopis za nauku o jeziku i književnosti*. Nova serija br. 8. Nikšić: Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, Institut za jezik i književnost, str. 39–55.

Jovović, N. (2014). “Preteritalni glagolski oblici u romanima Mihaila Lalića”, u *Riječ, časopis za nauku o jeziku i književnosti*. Nova serija br. 11. Nikšić: Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, Institut za jezik i književnost, str. 45–67.

Jovović, N. (2015). „Sintaksičko-semantičke odlike apelativnog, subjekatskog i predikatskog nominativa u romanima Mihaila Lalića“, u *Riječ na granici kultura*. Zbornik radova sa Pete konferencije Instituta za strane jezike – ICIFL5 i Društva za primjenjenu lingvistiku Crne Gore. Podgorica: Institut za strane jezike, str. 7–19.

Jovović, N. (2015). „Stilska obilježenost narativnog prezenta u romanima Mihaila Lalića“, u *Mihailo Lalić – 100 godina od rođenja (1914-2014)*, radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 7. i 8. oktobar 2014. Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, str. 175–189.

Jovović, N. (2015). *Sintaksičko-stilske osobenosti romana Mihaila Lalića*. Doktorska disertacija. Nikšić: Filološki fakultet

Jovović, N. (2019). „Kletva u Njegoševom *Gorskom vijencu* – frazeološki i lingvokulturološki pristup“. *Njegoševi dani* 7 – zbornik radova, Kotor, 30.8–3.9. 2017. godine. Nikšić: Filološki fakultet, str. 231–245.

- Jovović, N. (2019). „Neke osobitosti reda riječi u romanima Mihaila Lailaća“, u *Folia linguistica et literaria – Časopis za nauku o jeziku i književnosti* (28). Nikšić: Filološki fakultet, str. 225–239.
- Knappe, G. (2004). *Idioms and Fixed Expressions in English Language Study before 1800*. Peter Lang: Internationaler Verlag ber Wissenschaften
- Menac, A. (1970). „O strukturi frazeologizma“, u *Jezik*, časopis za kulturu hrvatskog književnog jezika, godište XVIII br. 1. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, str. 1–4.
- Mršević-Radović, D. (2008). *Frazeologija i nacionalna kultura*. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije
- Pejanović, A. (2010). *Frazeologija Gorskog vijenca*. Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjernosti
- Pejanović, A. (2021). „Frazeološki žanrovi u Šćepanu Malom (u poređenju sa Gorskim vijencem)“, u *Folia linguistica et literaria – časopis za nauku o jeziku i književnosti* (37). Nikšić: Filološki fakultet, str. 87–103.
- Radojević, D. (2015). „Strukturno-semantičke odlike frazeoloških jedinica i njihova stilogenost u jeziku Nikole Lopičića“, u *Riječ na granici kultura*, zbornik radova sa Pete konferencije Instituta za strane jezike – ICIFL5 i Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore. Podgorica: Institut za strane jezike, str. 19–25.
- Radulović, Z. (2014). “Stilematičnost i stilogenost izraza u Lalićevoj trilogiji”, u *Riječ, časopis za nauku o jeziku i književnosti*. Nova serija br. 11. Nikšić: Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, Institut za jezik i književnost, str. 11–29.
- Simpson, R. & Mendis, D. (2003). „A Corpus-Based Study od Idioms in Academics Speech. *TESOL Quarterly*, Vol. 37, No. 3. pp. 419–441.
- Šipka, D. (2006). *Osnovi frazeologije i srodnih disciplina*. Novi Sad: Matica srpska
- Vuković, N. (2008). „Simbolika Lalićeva onomastikona u *Lelejskoj gori*“, u *Lalićevi susreti*, radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 12. decembar 2006. godine. Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, str. 185–191.
- Zykova, I. (2016). „Linguo-cultural studies of phraseologisms in Russia: past and present“, in book *Yearbook of Phraseology*, Volume 7, issue 1. pp. 127–148.
- Zykova, I. (2019). *Konceptosfera kulture i frazeologija: teorije i metode kulturološkog proučavanja*. Zagreb: Srednja Europa

SAGLASNOST PREDLOŽENOG/IH MENTORA I DOKTORANDA SA  
PRIJAVOM

Odgovorno potvrđujem da sam saglasan sa temom koja se prijavljuje.

Prvi mentor	Doc. dr Nataša Jovović	<i>Nataša Jovović</i>
Drugi mentor	/	/
Doktorand	Radmila Vukčević	<i>Radmila Vukčević</i>

IZJAVA

Odgovorno izjavljujem da doktorsku disertaciju sa istom temom nisam prijavio/la ni na jednom drugom fakultetu.

U Nikšiću,  
3. 7. 2023.

Ime i prezime doktoranda

*Radmila Vukčević*

## KOMISIJI ZA DOKTORSKE STUDIJE

### Predlog Komisije za ocjenu Prijave teme doktorske disertacije i odbranu Polaznih istraživanja

Kandidatkinja Radmila Vukčević 8/22 prijavila je temu doktorske disertacije pod naslovom: *Frazeologizmi u tetralogiji Mihaila Lalića*. Predlažem Komisiju za ocjenu Prijave teme i odbranu Polaznih istraživanja u sastavu:

1. Doc. dr Nataša Jovović, mentorka
2. Prof. dr Rajka Glušica, član,
3. Prof. dr Zorica Radulović, član.

